




FOLLOWS
NCTM
GUIDELINES

MULTIPLICATION FACTS MADE EASY



Skills Include:

- ★ Learning Facts
- ★ Working with Arrays
- ★ Skip Counting
- ★ And More!

An **I Know It!**
Book

Answer Key

Page 1


- $5 + 5 = 10$
2 groups of 5 = 10
 $2 \times 5 = 10$
- $3 + 3 + 3 + 3 = 12$
4 groups of 2 = 8
 $4 \times 3 = 12$
- $3 + 3 + 3 = 9$
3 groups of 3 = 9
 $3 \times 3 = 9$
- $3 + 3 + 3 + 3 = 12$
4 groups of 3 = 12
 $4 \times 3 = 12$

Page 5

- $2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12$
 $6 \times 2 = 12$
- $3 + 3 + 3 + 3 = 12$
 $4 \times 3 = 12$
- $2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10$
 $5 \times 2 = 10$
- $9 + 9 + 9 + 9 = 36$
 $4 \times 9 = 36$

Page 8

- 4
- 16
- 10
- 14
- 2
- 12
- 18
- 6
- 8



Page 10

- 15 2.3 3.15
- 18 5.24 6.6
- 21 8.27 9.9
- $3 \times 5 = 15$
- $3 \times 7 = 21$
- $3 \times 6 = 18$
- $3 \times 9 = 27$

Page 14

- 4 rows of 5
 $4 \times 5 = 20$
- 4 rows of 7
 $4 \times 7 = 28$
- 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36
- 20, 12, 4, 28, 24, 36, 16, 32

Page 16

- $5 \times 5\text{¢} = 25\text{¢}$
- $6 \times 5\text{¢} = 30\text{¢}$
- $3 \times 5\text{¢} = 15\text{¢}$
- $7 \times 5\text{¢} = 35\text{¢}$
- $4 \times 5\text{¢} = 20\text{¢}$
- $8 \times 5\text{¢} = 40\text{¢}$

Page 2

- $3 \times 4 = 12$
- $4 \times 6 = 24$
- $5 \times 2 = 10$
- $4 \times 8 = 32$
- $4 \times 5 = 20$
- $6 \times 7 = 21$

Page 3

- Check drawings.
- $2 \times 4 = 8$
 - $5 \times 3 = 15$
 - $2 \times 3 = 6$
 - $3 \times 4 = 12$

Page 4

- 16; $2 \times 8 = 16$
- 15; $5 \times 3 = 15$
- 28; $4 \times 7 = 28$
- 18; $3 \times 6 = 18$
- 20; $4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20$
- 21; $7 + 7 + 7 = 21$
- adding


Page 6

- 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- 3, 6, 9, 12, 15, 18
- 4, 8, 12, 16, 20
- 5, 10, 15, 20

Page 9

- 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- 8, 16, 10
- 2, 6, 4
- 18, 6, 16
- 14, 18, 12
- 2, 4, 6, 8, or 0
- 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Page 7



Page 11

- 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27
- 15, 24, 12
- 6, 3, 6, 18, 27, 24, 27, 21, 18
- 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27
- 18, 9, 3, 0, 6, 21, 12, 27, 15, 24

Page 15

- 4 2.12 3.28
- 20 5.36 6.16
- 24 8.28 9.8
- A TENNIS BALL
- 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36

Page 17

- 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45
- 15, 5, 25
- 40, 30, 10
- 35, 30, 20
- 45, 20, 35
- 5, or 0
- 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45

Page 12

- $2 \times 4 = 8$
- $3 \times 5 = 15$
- $4 \times 7 = 28$
- $3 \times 6 = 18$
- $4 \times 2 = 8$
- $5 \times 6 = 30$
- Circle picture.
 $2 \times 3 = 6$
- Do not circle picture.
- Circle picture.
 $2 \times 4 = 8$

Page 18

- 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27
- 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36
- 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45
- 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

Page 13

- Check drawings.
- 2 rows of 6; 12
 - 4 rows of 5; 20
 - 5 rows of 3; 15
 - 3 rows of 9; 27
 - 2 rows of 8; 16
 - 4 rows of 6; 24

Answer Key

Page 19







Check circled groups

- 5, 10, 15, 20, 25
- 4, 8, 12, 16
- 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
- 3, 6, 9, 12, 15

Page 20

- $4 \times 5 = 20$ $2 \times 6 = 12$ $3 \times 8 = 24$
 $5 \times 4 = 20$ $6 \times 2 = 12$ $8 \times 3 = 24$
- Circle 3 rows of 6; 18
- Circle 5 columns of 4; 20
- Circle 6 columns of 5; 30

Page 21

- 8;  8; 
- 15;  15; 
- 12;  12; 

Page 22

1. 1, 4, $1 \times 4 = 4$ 2. 4, 0, $4 \times 0 = 0$
3. 8 4. 4
5. 0 6. 0
7. 7 8. 0
9. 6 10. 0
11. 0

Page 23

- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- 0
- that number
- 3, 5, 8, 6, 4, 9
- 0, 0, 0, 0, 0, 0
- 5, 0, 4, 0, 0, 9, 0, 8
- 0, 37, 43, 0, 60, 0, 74, 0


Page 24

- 8
- 3, 2, 6
 - 5, 5, 25
 - 0, 1, 0
 - 2, 4, 8
 - 5, 0, 0
 - 4, 3, 12
 - 3, 3, 9
 - 1, 5, 5

Page 25

- | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| 5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
- 2, 4, 6, 8, or 0
- 0, or 5
- 0
- It is the same number as the second factor.
- 15 and 15; 6 and 6

Page 26

- 

Page 27

- 4; 28; 16
- 2; 10; 18
- 2; 16; 12

Page 28

- | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| $\frac{6}{\times 4} = \frac{24}{24}$ | $\frac{3}{\times 3} = \frac{9}{9}$ | $\frac{6}{\times 9} = \frac{54}{54}$ | $\frac{3}{\times 6} = \frac{18}{18}$ | $\frac{6}{\times 7} = \frac{42}{42}$ |
| $\frac{6}{\times 6} = \frac{36}{36}$ | $\frac{5}{\times 9} = \frac{45}{45}$ | $\frac{0}{\times 0} = \frac{0}{0}$ | $\frac{3}{\times 9} = \frac{27}{27}$ | $\frac{1}{\times 6} = \frac{6}{6}$ |
| $\frac{4}{\times 6} = \frac{24}{24}$ | $\frac{1}{\times 7} = \frac{7}{7}$ | $\frac{5}{\times 6} = \frac{30}{30}$ | $\frac{5}{\times 7} = \frac{35}{35}$ | $\frac{6}{\times 9} = \frac{54}{54}$ |
| $\frac{2}{\times 6} = \frac{12}{12}$ | $\frac{6}{\times 3} = \frac{18}{18}$ | $\frac{6}{\times 8} = \frac{48}{48}$ | $\frac{1}{\times 9} = \frac{9}{9}$ | $\frac{6}{\times 2} = \frac{12}{12}$ |

0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54

Page 29

- 6, rows of 7; $6 \times 7 = 42$
- 6, rows of 10; $6 \times 10 = 60$
- 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54
- 30, 24, 6, 42, 48, 54, 18, 48

Page 30

- $2 \times 5 = 10$ and $5 \times 5 = 25$
so, $7 \times 5 = 35$
- $3 \times 7 = 21$ and $4 \times 7 = 28$
so, $7 \times 7 = 49$
- 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63
- 28, 21, 35
7, 14, 42
63, 42, 56
0, 56, 14

Page 31

- 28 2. 63 3. 14
 - 42 5. 21 6. 35
 7. 0 8. 56 9. 49
- A GOLDFISH
- 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63

Page 32

- 12 2. 0
3. 16 4. 14
5. 20 6. 27
7. 24 8. 63
9. 25 10. 36
11. 28 12. 15

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 4 | 0 | 6 | 6 | 36 | 10 | 2 | 41 |
| 3 | 5 | 15 | 11 | 72 | 26 | 8 | 3 |
| 12 | 37 | 7 | 2 | 14 | 0 | 19 | 22 |
| 1 | 5 | 15 | 41 | 7 | 4 | 7 | 28 |
| 6 | 4 | 24 | 3 | 9 | 27 | 8 | 13 |
| 53 | 20 | 7 | 18 | 63 | 5 | 0 | 7 |
| 1 | 12 | 6 | 5 | 25 | 9 | 0 | 34 |


| Number of Frogs | Number of Legs |
|-----------------|----------------|
| 2 | 8 |
| 3 | 12 |
| 4 | 16 |
| 5 | 20 |
| 6 | 24 |
| 7 | 28 |

| Number of Flies | Number of Legs |
|-----------------|----------------|
| 2 | 12 |
| 3 | 18 |
| 4 | 24 |
| 5 | 30 |
| 6 | 36 |
| 7 | 42 |

Answer Key

Page 33

- Across: 1. 35
2. 16
3. 56
5. 24
6. 32
8. 48
9. 14
11. 32
12. 0
- Down: 1. 36
2. 14
4. 63
5. 28
7. 21
8. 42
10. 40



Page 36


- $36, 3 + 6 = 9$
- $63, 6 + 3 = 9$
- $27, 2 + 7 = 9$
- $72, 7 + 2 = 9$
- $45, 4 + 5 = 9$
- $54, 5 + 4 = 9$
- $81, 8 + 1 = 9$
- 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81

Page 39

- $7 \times 9 = 63$ $0 \times 8 = 0$
 $6 \times 8 = 48$ $9 \times 7 = 63$
 $8 \times 7 = 56$ $6 \times 9 = 54$
 $8 \times 0 = 0$ $7 \times 5 = 35$
 $5 \times 7 = 35$ $8 \times 6 = 48$
 $9 \times 6 = 54$ $9 \times 8 = 72$
 $7 \times 6 = 42$ $6 \times 7 = 42$
 $8 \times 9 = 72$ $7 \times 8 = 56$

WINDOWS

Page 42




Page 34

- $4 \times 6 = 24$
and $4 \times 6 = 24$
so, $8 \times 6 = 48$
- $4 \times 7 = 28$
and $4 \times 7 = 28$
so, $8 \times 7 = 56$
- 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72
- 24, 40, 16
56, 8, 56
72, 48, 72
48, 0, 32

Page 37

- 27, 45, 63, 9, 72, 0, 54, 18
- 36, 54, 27, 0, 45, 63, 81, 72



Page 35


- 24
 - 48
 - 32
 - 64
 - 8
 - 72
 - 40
 - 56
 - 16
- A BABY ELEPHANT
- 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72

Page 38

| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| 5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 6 | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
| 7 | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 |
| 8 | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |
| 9 | 0 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 |

- 28, 18, 12, 40
 - 10, 18, 40, 28
 - 12, 42, 10, 42
- A DIAMOND

Page 40



Page 41

- $2 \times 5 = 10, 2 \times 6 = 12, 2 \times 7 = 14,$
 $2 \times 8 = 16, 2 \times 9 = 18, 3 \times 4 = 12,$
 $3 \times 5 = 15, 3 \times 6 = 18, 4 \times 4 = 16$
- $3 \times 7 = 21, 3 \times 8 = 24, 3 \times 9 = 27,$
 $4 \times 5 = 20, 4 \times 6 = 24, 4 \times 7 = 28$
 $5 \times 5 = 25$
- $4 \times 8 = 32, 4 \times 9 = 36, 5 \times 6 = 30,$
 $5 \times 7 = 35, 6 \times 6 = 36$
- $5 \times 8 = 40, 5 \times 9 = 45, 6 \times 7 = 42,$
 $6 \times 8 = 48, 7 \times 7 = 49$
- $6 \times 9 = 54, 7 \times 8 = 56$
- $7 \times 9 = 63, 8 \times 8 = 64$
- $8 \times 9 = 72$
- $8 \times 9 = 81$

Page 43

- 16, 20, 24, 21
- 15, 24, 25, 32
- 28, 36, 21, 48
- 45, 6, 18, 36
- 24, 14, 40, 56
- 63, 64, 18, 0
- 28, 54, 48, 63
- 81, 0, 32, 54
- 40, 49, 24, 56
- 45, 35, 0, 72
- 16, 42, 45, 28
- 27, 0, 72, 0

Page 44

- 1-8 Factors may be in any order.
- 2×4
 - 3×4 or 2×6
 - 4×7
 - 3×5
 - 2×9 or 3×6
 - 4×8
 - 2×8 or 4×4
 - 3×7
 - 28
 - 24
 - 45
 - 36
 - 48
 - 8
- A RIVER

Answer Key

Page 45

1. 5 2. 6 3. 9 4. 6
5. 2 6. 3 7. 7 8. 4
9. 8 10. 9 11. 1 12. 8
A FLYING PIZZA

Page 46

1. $4 \times 10\text{¢} = 40\text{¢}$
2. $7 \times 10\text{¢} = 70\text{¢}$
3. $3 \times 10\text{¢} = 30\text{¢}$
4. $6 \times 10\text{¢} = 60\text{¢}$
5. $5 \times 10\text{¢} = 50\text{¢}$
6. $8 \times 10\text{¢} = 80\text{¢}$

Page 47

1. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
2. 60, 40, 10, 30, 50, 80, 70, 0, 20, 90
3. 0
4. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
5. 100, 110, 120

Page 48

1. 33 2. 77
3. 99 4. 44
5. 22 6. 88
7. 55 8. 11
9. 0 10. 66
A FLYING PIZZA

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 11 | 17 | 1 | 28 | 11 | 7 | 77 |
| 5 | 11 | 4 | 44 | 16 | 48 | 11 |
| 55 | 32 | 63 | 11 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 11 | 8 | 88 | 11 | 38 | 33 |
| 24 | 9 | 56 | 71 | 1 | 15 | 41 |
| 65 | 99 | 36 | 23 | 11 | 2 | 22 |
| 18 | 11 | 6 | 66 | 43 | 0 | 17 |

11. 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99,

Page 49

- $11 \times 1 = (10 \times 1) + 1 = 10 + 1 = 11$
 $11 \times 2 = (10 \times 2) + 2 = 20 + 2 = 22$
 $11 \times 3 = (10 \times 3) + 3 = 30 + 3 = 33$
 $11 \times 4 = (10 \times 4) + 4 = 40 + 4 = 44$
 $11 \times 5 = (10 \times 5) + 5 = 50 + 5 = 55$
 $11 \times 6 = (10 \times 6) + 6 = 60 + 6 = 66$
 $11 \times 15 = (10 \times 15) + 15 = 150 + 15 = 165$
- $11 \times 7 = (10 \times 7) + 7 = 70 + 7 = 77$
 $11 \times 8 = (10 \times 8) + 8 = 80 + 8 = 88$
 $11 \times 9 = (10 \times 9) + 9 = 90 + 9 = 99$
 $11 \times 10 = (10 \times 10) + 10 = 100 + 10 = 110$
 $11 \times 11 = (10 \times 11) + 11 = 110 + 11 = 121$
 $11 \times 12 = (10 \times 12) + 12 = 120 + 12 = 132$
 $11 \times 20 = (10 \times 20) + 20 = 200 + 20 = 220$

Page 50

1. 24 2. 60 3. 48
4. 96 5. 12 6. 84
7. 72 8. 108 9. 36
A PORCUPINE
10. 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108



Page 51

1. $12 \times 9 = 6 \times 9 = 54$ and $6 \times 9 = 54$
so, $12 \times 9 = 108$
3. 12, 84
24, 96
36, 108
48, 120
60, 132
72, 144
4. 60, 84, 144, 108

Page 52

1. 36 apples
2. 12 years old
3. 120 trees
4. 60 buttons
5. 144 pencils
6. 4 cans
7. 6 packages
8. 6 packages

Page 53

1. 48 inches
2. 72 inches
3. 36 inches
4. 120 inches
5. 48 inches
6. 120 inches
7. 63 inches
8. 5 feet (60 inches)

Page 54

1. 72 2. 24
3. 40 4. 5
5. 10 6. 12
7. 5 8. 2
9. 4 10. 12

Page 55

- Across:
1. 55 3. 63 5. 27 7. 24 9. 81 11. 54
Down:
2. 56 4. 32 6. 72 8. 48 10. 15 12. 40

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 1 | 5 | 2 | 5 | | | | | | | | | |
| | 3 | 6 | 3 | | | | | | | | | |
| | | 4 | 2 | 7 | | | | | | | | |
| | | | 5 | 2 | 4 | | | | | | | |
| | | | | 8 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 9 | 5 | 4 | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | | |

Page 56

1. $7 \times 2 = 14$ wheels
2. $3 \times 8 = 24$ legs
3. $8 \times 7 = 56$ days
4. $3 \times 3 = 9$ people
5. $2 \times 9 = 18$ players
6. $8 \times 5 = 40$ fingers
7. $8 \times 6 = 48$ legs
8. $8 \times 10 = 80$ pins
9. $9 \times 12 = 108$ months
10. $6 \times 11 = 66$ players

Page 57

| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| 5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 6 | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
| 7 | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 |
| 8 | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |
| 9 | 0 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 |

Answer Key

Page 58

| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| 5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 6 | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| 7 | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 |
| 8 | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 |
| 9 | 0 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 |
| 10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 11 | 0 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 |
| 12 | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |





Math Award

Great Job!

Name

finished
Multiplication Facts Made Easy

from

School Zone Publishing.

